

## ERA PROPÒSTA PUJOL REPERCUTÍS EN ARAN

### PUJOL PROPÒSE UA "RELECTURA" DERA CONSTITUCION E NON ESCARTE ERA REFORMA DER ESTATUT.



Eth president dera Generalitat, Jordi Pujol, reclamèc ua "relectura" dera Constitucion e era modificacion de totes es leis estataus que limiten era autonomia catalana, e non escartèc era reforma der Estatut d'Autonomia ara fin de dotar tamb mès poder politic a Catalunya.

Pujol, coma ja hec tamb era sua propòsta de pacte fiscau, diguec qu'aguestes naues reivindicacions "non se poderàn plantejar formaument" enquiar an 2000, dempùs des eleccions catalanes e es generaus, e que tot se harà a trauers d'ua via "pacifica e dialoganta".

Pujol, ena sua conferéncia "Poder politic de Catalunya: un esturment ath servici des ciutadans", considerèc qu'era Constitucion ei "plan blindada" e que trigar eth camin dera sua reforma cor eth perilh d'èster "ineficaç e frustrant". Per açò defenec coma "factibla" era sua "reinterpretacion o relectura".

Jordi Pujol tanben apostèc entà ua "reinterpretacion" der Estatut, tot e que en cap de moment escartèc era possibilitat de plantejar en futur era sua reforma. Inclús afirmèc que "en aguesta naua etapa que començaram, creigui qu'auem de veir com ua causa possibla era demana d'aguesta reforma", e avertic qu'eth dia que se plantegue

aguesta demana "non poderà èster mentada de trincadora, radicau o desestabilisadora". "I a quauquarren mès constitucionau que demanar un nau Estatut en encastre dera Constitucion?", higec.

#### Era madeisha Corona ne serie conscientia

"Era Constitucion siguec e a de seguir siguiente un pacte fondamentau de convivència des ciutadans e des pòbles que constituïssen Espanha. Se ua des parts signantes demane e ac hè en encastre dera Constitucion un cambi ena interpretacion e aplicacion deth texte legau, serie injust, prepotent e opressiu negà-se en rodon", afirmèc.

Eth president higec que s'eth Parlament de Catalunya "majoritàriament demane ua reinterpretacion dera Constitucion, es Còrts generaus e es forces politiques espanyoles ac auràn d'auer en compde. Inclús creigui qu'era madeisha Corona serie conscientia d'açò".

#### Pacte institucionau abantes de tocar er Estatut

Eth president catalan proposèc, ath delà d'açò, arténher un "Pacte institucionau d'autogovern" entre es forces catalanes entà

plantejar es reivindicacions as principaus forces politiques der Estat, independentament dera escadença politica. Pujol supeditèc era reforma der Estatut ad aguest pacte. "Ua causa qu'e clara: non poderà auéi reforma s'abantes non i a pacte", diguec.

Jordi Pujol, en aguesta demorada conferéncia, dèc per acabat er actuau modèu e defenc ua "naua enguarda" dera Constitucion e der Estatut. Diguec qu'er actuau sistèma ja a dat es sòns fruts, mès que "ja non fonciona", per çò que plantegèc ua propòsta "globau" e "barrada", "justa e assumibla" entà despassar era "autonomia limitada" que -segontes era sua vedença- patís Catalunya. Persutèc en qu'era sua propòsta non ei "electoralista", senon que respon ath besonh de resòlver "era dobla insufisència politica e financiera" entà dar as ciutadans "melhor servici e un tracte just".

Pujol senhalèc qu'era Constitucion "da lòc a fòrça punts e a interpretacions diuères", pera quau causa apostèc entà un aprohondiment deth concèpte constitucionau que diferencia entre regions e nacionalitats, e entà introducir eth concèpte de "nacionalitat-societat diferenciada".

Entad açò, plantegèc eth besonh de contunar pera via de delegacion de naues competències, a trauers dera article 150.2 dera Constitucion, e de prebotjar era reforma des leis estataus que laminen o limiten era autono-

mia.


"Era combinacion de reliéger era Constitucion, de reformar o de reinterpretar er Estatut cossent tamb er esperit d'aguesta relectura, e de modificar ua lista longa de leis qu'an amendrit es competències autonomiques en forma non besonhosament exigida pera Constitucion, permet fòrça cambis substancials", diguec Pujol.

#### Propòstes concretes

En aguesta linha proposèc auançar entà: era administracion unica (inclus era tributaria), mès margen competencial ena Administracion de Justicia, reconeishement ara Generalitat d'ua accion exteriora enes ambits dera sua competència, mès competències en infrastructures (era gestion des aeropòrts), organizacion territoriau e regim locau, en innovacion tecnologica e investigacion, e un augment dera capacitat normativa sus moltes des competències dera Generalitat. Tanben plantegèc eth besonh de dotar d'un contiengut mès definit eth hèt qu'eth president dera Generalitat "ei eth representant ordinari der Estat".

Eth president catalan diguec qu'aguestes propòstes non se pòden plantejar tamb "mentalitat de pòur, senon tamb fòrça serenitat, tranquillitat d'esperit e tamb era conviction que çò que vam a demanar ei just e assumible".

## RICARD MARIA CARLES, ELEGIT VICEPRESIDENT DERA CONFERÉNCIA EPISCOPAU ESPANHOLA



Eth cardenau e arquebisbe de Madrid, Antonio Maria Rouco, elegit president dera Conferéncia Episcopau.

Eth cardenau Ricard Maria Carles, siguec escuelhut vicepresident dera Conferéncia Episcopau Espanhola pera assemblea pliària des avesques amassada en Madrid. Carles siguec elegit ena prumèra votacion tamb 47 des 80 vòts emesi, e

substituís en cargue a monsenhor Fernando Sebastián, avesque de Pamplona, entath periode 1999-2002.

Carles esdeven, atau, en numerò dus der avescat espanyòu, peth dejós d'Antonio Maria Rouco Varela, trigat ager president. Se da era circumsitància que per prumèr còp d'ençà hè 25 ans, dus cardenaus ocuparàn es maxims cargues.

#### Reaccions

Eth ministre portavoz deth Govèrn, Josep Piqué, assegurèc qu'eth vertadèr debat ei "com utilzar es nivèus d'autogovern des que ja se dispòse", en responsa ara propòsta deth president dera Generalitat, Jordi Pujol, d'apujar eth tèt competencial de Catalunya sense tocar era Constitucion. Piqué afirmèc que "Jordi Pujol s'a mantiengut tostemp en encastre constitucionau e aquerò ei quauquarren que li cau arregrair", e higec que "ath delà a hèt e hè ua contribucion ara governabilitat deth país qu'ei plan vedibla e a permetut tanben que, dera estabilitat, eth país auance de manera plan positiva".

Eth coordinador e exsecretari generau d'Izquierda Unida, Julio Anguita, assegurèc que "tamb era demana d'un tracte especiau entà Catalunya, Pujol dessestime era possibilitat que totes es comunidades autonòmiques poguen auer igualtat

de drets e de déuers". Segon Anguita, "Pujol partis deth hèt qu'existissen tres nacionalitats istoriques tamb estatut en an 1932 e çò que vò ei qu'aguestes se federen tamb es autes, mès desbrembe qu'era istòria non s'arturèc aqueth an, senon qu'en 1936 era Comunitat Valenciana siguec a punt d'auer eth sòni estatut e qu'Andalosia tanben artenhec es competències dera article 151. Era demana de Pujol s'inscriu ena vedença que Catalunya a d'èster diferença en drets e déuers, e nosati non i èm pas d'acòrd".

Els partits d'esqueràs en Parlament de Catalunya denoncièren era "manca de credibilitat" de Jordi Pujol per auer presentat ua propòsta de mès poder politic entà Catalunya dempùs dera sua gestion deuant dera Generalitat pendant mès de 18 ans. Toti coïncidiren en qualificar era propòsta de Pujol, ara quau non ven especiaus nauetats, coma "electoralista" e de "huecs artificiaus".

# COLLABORACIONS PERSONAUS

Eth dissabte dia 6 de març auràn lòc es eleccions primàries tà escué-lher Pasqual Maragall candidat ara Presidència dera Generalitat peth Partit des Socialistes de Catalunya. Aguest ahèr de convocar eleccions tà designar es personnes que representen un partit en ues eleccions ei ua naua manèra d'aishamplir eth concèpte de democràcia, aquiu a on, es tot soent rigides estructures des 'aparelhs' pòden manipular era voluntat deth militant e impausar es sòns candidats. En cas d'aguestes eleccions, ei vedible qu'era manca de rivau poderie devaluar eth hèt d'aguest procès. Totun, era especiau circonstància dera cita electora d'octubre hè qu'eth dissabte dia 6, era papeleta de militants, simpatisants o aqueri auti qu'accedisquen a votar, ath delà de dar supòrt a un apregondiment dera democràcia, ven a manifestar eth sòn supòrt a ua volontat de cambi que molti ciutadans d'aguest país considèren com un besonh. Son veus que s'escoten des deth mon dera cultura, des deth mon empresariau, o des d'aqueu collectiu de joeni que votaràn per prumèr còp en aguestes eleccions autonomiques. Ei gent que vò víuer en un país de normalitat democratica, a on era alternança se practique sense prejudicis e a on era defensa dera identitat, dera lengua, e des drets collectius non siguen proprietat de cap de partit en exclusiva.

Arrés non pòt negà-li a Jordi Pujol eth sòn papèr destacat ena istòria de Catalunya ne era sua estima peth país. Totun, e com didie Antoni Puigvert en un article indispensable, "hay amores que matan" e maugrat qu'en teoria er amor patri der actuau govèrn se manifèste sense cap fisu-

# PRIMÀRIES

ra, ena practica e damb es numeròs ena man, es compdes non gessen. E ei que, pendent aguesti ans e tot e auent en compde es adversitats, tostemp amplificades que se deriven dera relacion trobla de Pujol-González, Pujol-Aznar, era realitat mòstre que Catalunya a perdut bohada en favor de Madrid deuant era implantacion d'importants sectors estrategics; que percentualment eth pressupòst d'inversion d'òbra publica contunhe en tot baishar an darrèr d'an; que contunham sense auer un plan d'ordenacion territoriau que mos permete definir eth futur d'un territòri petit e totun divèrs que ne tant solet en ambit dera cultura podem èster satisfets dera situacion actuau.

Contunhar ena autocomplaença e eth sectorisme non mos harà créisher coma país, e molt mens encara, en tolerància e democràcia. Donc qu'a arribat era ora de parlar des problèmes reaus de Catalunya, aqueri que son tangibles tòs personnes, ei a díder, dera pagesia, deth miei ambient, des guarderies, des infrastructures... e de tantes autres qüestions e debats que ja non pòden contunhar amagant-se dejós dera ambigüitat des catalans boni e es catalans dolenti. Maragall a demostrat èster un bon gestor en Barcelona e se presente com un candidat de centre-esquerra deuant d'un candidat de centre-dreta, que hè dètz-e-nau ans que govèrne. Toti aqueri que volguen eth cambi son convidadi a dar eth prumèr pas e participar en aguestes primàries en supòrt d'aguest moviment civic e politic que lidère Maragall.

Francés Boya

# REFLEXIONS SUS ETH CONCORS LITERARI MN. CONDÒ

Eth Concors literari Condò Sambeat ei dejà un prèmi assolidat, damb ua cèrta tradicion ath darrèr e damb ua aportacion regulara d'òbres presentades. Coma prèmi de format petit (pòques possibilitats d'aufrir prèmis nauti, basicaments), acomplís ua foncion de promocionar quauqui autors, sustot autors nauèths, e amassar produccions de diuèrses procedéncies que dempùs son publicades a manèra d'antologia. D'aguesta forma, deth punt d'enguarda deth public generau, cada an auem ua cèrta imatge dera produccion des autors occitans joeni.

Ua causa fòrça interessanta en tot açò ei que peth prèmi an passat escrivans d' 'escòles' qu'an dat dejà ara literatura occitana quauques òbres de referéncia. Era escòla biarnesa i ei rebatuda coma ei rebatuda enes novèlles de Sèrgi Javaloyès o Eric Gonzalès; era escòla aranesa i ei, evidentaments, rebatuda coma ei presenta en d'autes novèlles: *Presoers dera mar gelada*, de Francés Boya, un autor format ath long des edicions deth prèmi Condò. E non cau cap desbrembar eth trabalh d'autors que non an vist era sua òbra en format de libre mès qu'an aportat es sues creacions ara colleccio Garona de Pagès Editors (nòms coma Peppita Caubet, Manuela Anè, Veronica Barès...).

Damb açò non voi cap díder qu'eth Condò age esstat era basa de formacion de tanti autors. Voi díder qu'ei un referent entada eri, çò que vò díder entà gent dera Occitània tota, e aguest hèt demore demostrat ena presentacion, cada annada, d'òbres escrites tant en aranés coma en d'autes varietats deth gascon, e en d'autes varietats der occitan. Donques, qu'era lengua ei ua entà toti e que toti es

autors (e es lectors, pensi) ven rebatuda, en cada publicacion que ges deth prèmi, aquera unitat dera lengua peth dessús des variantes ei un hèt.

Ua auta causa interessanta ei qu'auerò non a demanat bric era accion institucionau entà foncionar (es institucions, en quinsevolh cas, an hèt ua aportacion minima que non podie èster mens). Semble donques que, d'un costat, es aranesi (e ara me cau demanar desencuses de parlar d'ua forma categorica) an mantengut era vitalitat culturau pròpria sense eth besonh de qu'auerà mantenença si-guesse ajudada peth govèrn sigue quin sigue, e soent maugrat eth govèrn. Jo non sò qui entà dar merits ad arrés: es que mès hèn, pensi, non cerquen jamès er arreconeishement des auti, e es que lo cerquen soent non lo saben dar.

D'un autre costat eth Condò da ua mesura justa des causes, en sentit que non i a lòc entà granes especulacions. Digui que foncione coma referent entà escrivans occitans de pertot, mès açò non vò díder qu'age d'èster vist coma se siguesse era expression paradigmatica dera unitat culturau occitana. Se si-guesse un politic damb pretensions poiria díder qu'Aran a en prèmi Condò era aucasion entà èster eth referent culturau entà Occitània tota, eca. Aquerò serie ua ridiculesa, cèrtaments, e poiria èster rasonablament acusat de hèt afirmacions demagogiques a compde deth trabalh des auti.

Era perspectiva que preni jo ei invèrsa: ei significatiu que, en èster ua creacion aranesa, eth Condò age ena sua esséncia e a compdar dera prumèra edicion un ambit de referéncia occitan, e non solet aranés. Ei significatiu coma n'ei qu'era defensa mès possanta dera lengua en Aran age anat de

costat damb era rèsta d'Occitània. Eth madeish J. Condò ei un escrivian localista, coma Sarrieu, coma Palay, coma Filadèlfa de Gèrda... mès toti eri son conscents de trabalhar en madeish ambit culturau.

Voi díder que non i a cap de pàtria entà sauvar: eth compromís aranés damb era cultura pròpria ei ua causa viua, enncara que soent mespredada segontes per qui; e aqueu compromís ei basicaments occitanista, e punt.

Aqueu compromís espleite es possibilitats d'expression ena mesura qu'existissen, e en ua situacion atau, deth punt d'enguarda des institucions entà jo ei clar que i a tres opçons:

1. Enamplir aqueres possibilitats e deishar hèr.
2. Non hèr arren.
3. Hèr eth uet ath torn d'eres madeishes entà que sembla que non i a arrés mès que trabalhe peth país.

Se i a possibilitats de hèr quauquaren, sembla clar qu'era prumèra des opçons ei era melhor quan era gent a demostrat que vò trabalhar entara sua cultura. En quinsevolh cas, era tresau non ei guaire recomanabla, pr'amor que non serie bric convenient mespresar era illusion dera gent que sostén era identitat d'un país.

Un autre còp, desencusatz: un autre dia parlarè mès de literatura, ac prometi.

Jordi Suils

Professor dera Universitat de Lhèida  
Membre deth jurat d'adults deth IXau  
Concors Mn. Condò

AGUEST EI UN ESPACI A ON I PÒT AUER ETH SÒN ANONCI. TRUCATZ-MOS E  
MOS L'ENCOMANATZ, NOSATI LI HARAM ERA COMPOSICION GRAFICA, ERA  
TRADUCCION E TOT AQUERÒ QUE CALGUE, PETH MADEISH PRÈTZ.  
CADA MODUL (6,8 cm x 5 cm) A UN PRÈTZ DE 3.000 PESETES MÈS IVA.  
TELEFON 973 64 17 72

Edit ETH DIARI  
Familia Colomines  
Centre d'estudis VIVÈNCIA ARANESA:  
Aula Europa des Pirineus (Val d'Aran)  
Carrer Doctor Manel Vidal  
locau num 5  
(Darrèr edifici/ Ath cant der Espitau)  
25530 Vielha-Val d'Aran  
Telefon: 973641772  
Fax: 973640871  
E-mail: vivenciaaranesa@ctv.es

Editor e director : Joan-Ramon Colomines-Company.  
e-mail: jrc@apdo.com  
Informatica e dessenh: Marc Colomines i Nadal.  
Equip de correctors: Pilar Barés e Xavier Gutierrez.  
Equip comercial: Ramon Agulló i Teixidor.  
Impression: Xerox's Document Center 220 ST d'ETH DIARI  
en Vielha. Tirada: 1000 exemplars.